

## Ladies

| Round            | R/C | B/B | T/R | L/B | A/F | C/U | C/L | C/B |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| WA Unmarked Red  | 371 |     |     |     |     | 401 | 311 |     |
| WA Unmarked Blue |     | 346 | 274 | 199 | 257 |     |     | 311 |
| WA Marked Red    | 367 |     |     |     |     | 396 | 290 |     |
| WA Marked Blue   |     | 318 | 242 | 170 | 212 |     |     | 275 |
| WA Combined Red  | 738 |     |     |     |     | 795 | 601 |     |
| WA Combined Blue |     | 644 | 516 | 340 | 442 |     |     | 569 |

## Gentlemen

| Round | R/C | B/B | T/R | L/B | A/F | C/U | C/L | C/B |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 387 |     |     |     |     | 422 | 353 |     |
|       |     | 361 | 328 | 254 | 301 |     |     | 359 |
|       | 380 |     |     |     |     | 414 | 340 |     |
|       |     | 346 | 289 | 226 | 244 |     |     | 341 |
|       | 764 |     |     |     |     | 830 | 686 |     |
|       |     | 702 | 607 | 472 | 532 |     |     | 690 |

## Junior

### Junior Ladies

| Round                   | R/C | B/B | T/R | L/B | A/F | C/U | C/L | C/B |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| WA Unmarked Red [U18]   | 318 |     |     |     |     | 399 |     |     |
| WA Unmarked Blue [U18]  |     | 337 | 214 | 146 | 180 |     |     | 192 |
| WA Unmarked Red [U15]   | 260 |     |     |     |     | 353 |     |     |
| WA Unmarked Blue [U15]  | 277 | 286 | 214 | 128 | 73  | 260 |     | 236 |
| WA Unmarked White [U15] |     | 292 | 260 | 164 |     |     |     |     |
| WA Unmarked Red [U12]   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| WA Unmarked Blue [U12]  | 162 | 237 |     | 81  |     |     |     |     |
| WA Unmarked White [U12] | 284 | 294 | 203 | 58  |     | 275 | 226 | 259 |
| WA Marked Red [U18]     | 311 |     |     |     |     | 374 |     |     |
| WA Marked Blue [U18]    |     | 318 | 188 | 74  | 122 |     |     | 187 |
| WA Marked Red [U15]     | 264 |     |     |     |     | 350 |     |     |
| WA Marked Blue [U15]    | 278 | 280 | 152 | 60  | 31  | 248 |     | 202 |
| WA Marked White [U15]   |     | 274 | 187 | 134 |     |     |     |     |
| WA Marked Red [U12]     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| WA Marked Blue [U12]    | 141 | 149 |     | 50  |     |     |     |     |
| WA Marked White [U12]   | 264 | 272 | 177 | 65  |     | 270 | 204 | 208 |
| WA Combined Red [U18]   | 619 |     |     |     |     | 764 |     |     |
| WA Combined Blue [U18]  |     | 631 | 370 | 219 | 270 |     |     | 318 |
| WA Combined Red [U15]   | 524 |     |     |     |     | 687 |     |     |
| WA Combined Blue [U15]  | 553 | 566 | 356 | 188 | 104 | 508 |     | 423 |
| WA Combined White [U15] |     | 566 | 485 | 298 |     |     |     |     |
| WA Combined Red [U12]   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| WA Combined Blue [U12]  | 285 | 380 |     | 131 |     |     |     |     |
| WA Combined White [U12] | 548 | 558 | 380 | 110 |     | 537 |     | 459 |

### Junior Gentlemen

| Round | R/C | B/B | T/R | L/B | A/F | C/U | C/L | C/B |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 341 |     |     |     |     | 393 |     |     |
|       |     | 312 | 199 | 160 | 80  |     |     | 272 |
|       | 326 |     |     |     |     | 358 |     |     |
|       | 320 | 290 | 177 | 162 |     | 363 | 212 | 239 |
|       |     | 338 | 245 | 170 |     |     |     | 300 |
|       | 220 |     |     |     |     | 241 |     |     |
|       | 249 | 205 |     | 51  |     |     |     |     |
|       | 345 | 297 | 212 | 209 | 117 | 310 |     | 283 |
|       | 343 |     |     |     |     | 384 |     |     |
|       |     | 310 | 152 | 104 | 45  |     |     | 243 |
|       | 320 |     |     |     |     | 371 |     |     |
|       | 333 | 266 | 118 | 111 |     | 288 | 189 | 207 |
|       |     | 312 | 193 | 136 |     |     |     | 258 |
|       | 191 |     |     |     |     | 221 |     |     |
|       | 226 | 150 |     | 34  |     | 145 |     |     |
|       | 331 | 267 | 174 | 173 | 82  | 289 |     | 262 |
|       | 683 |     |     |     |     | 774 |     |     |
|       |     | 587 | 303 | 264 | 125 |     |     | 498 |
|       | 632 |     |     |     |     | 715 |     |     |
|       | 629 | 556 | 271 | 273 |     | 596 | 393 | 438 |
|       |     | 650 | 438 | 306 |     |     |     | 558 |
|       | 411 |     |     |     |     | 462 |     |     |
|       | 475 | 355 |     | 77  |     | 193 |     |     |
|       | 666 | 544 | 386 | 382 | 199 | 590 |     | 527 |

